



Mdi Angie Motshekga,
Tona ya Thuto ya Motheo



Mna Enver Surty,
Motlatša-Tona ya Thuto
ya Motheo

Dipukutšhomo tša Rainbow tša ngwaga wa mathomo wa Mphato wa R ke maano a Kgoro ya Thuto ya Motheo a go kaonafatša mošomo wa sekolo wa bana ba Afrika-Borwa. Dinyakišišo di bontšha gore ngwaga wo mongwe le wo mongwe wo bana ba ikhwetšago ba dira ditiro tše di ba fago mafolofolo pele ga Mphato wa 1, ba dira bokaone dithutong tša bona mengwaga ye e latelago - dithutong tša bona tša praemari le tša sekontari. Ke ka lebaka leo go lebelelwago kudu dithuto tša Mphato wa R.


Lenaneothuto la Kgato ya Mathomo le nyaka gore barutwana ba Mphato wa R ba fiwe sebaka sa go tšwetša pele bokgoni bja pele ba ka bala le pele ba ka ngwala gammogo le bokgoni bja tša mmetse, ba tla swanela go hwetša motheo wo o tilego wa tša thuto gore ba kgone go kwešiša bokaone ge ba ithuta tša Mphato wa 1 le go ya pele.

Ka lebaka leo dipukutšhomo tša Mphato wa R di lebišitšwe go ruta bana le go tšweletša pele mabokgoni a le dikgopolo tše bohlokwa tša mathomo tše ba di nyakago go aga motheo wa go tia wa go ithuta. Di fa bana sebaka sa go tšwela pele le go ithuta mabokgoni ao a tla ba lokišetšago thuto ya semmušo.

Pele bana ba ithuta go bala ba swanela go ithuta go swara pene le puku le go phetlolla matlakala a yona le go kwešiša gore dipuku di šoma bjang. Ba swanela go kwešiša tswalano magare ga mantšu le diswantšho tše di lego ka pukung le go lemoga gore mantšu mo letlakaleng a agiwa ke medumo gomme a na le tlhalošo. Ka wona mokgwa woo pele bana ba ithuta go ngwala ba swanela ke go tšwetša pele nyalano ya tšhišinyego ya dikwi go ithuta go agega ga dibopego gomme ba tšwela pele ka go hlama maletere. A ke ona mabokgoni a nnete ao dipukutšhomo tše di lebišitšego go a tšwetša pele.


Re a tseba gore bana ka moka ga ba ithute ka lebelo la go swana. Dipukutšhomo tša Mphato wa R di kgontšha barutiši go lebelela lebelo leo ngwana yo mongwe le yo mongwe a ithutago ka lona ge go kgonagala; go boela morago, gape ge go kgonagala ba ya pele ka mo pukung go ya ka bokgoni bja ngwana yo mongwe le yo mongwe. Gape mešongwana ye e tla thuša barutiši go lemoga mathata ao bana ba ka bago le ona ge ba ithuta gore a tle a hlokomelwe pele ngwana a thoma ka dithuto tša semmušo.

Dipukutšhomo tše di kopantšha go ruta tsebotlhaka le go ruta mmetse le mabokgoni a bophelo e le karolo ya merero ye 20 ka go šomiša go bapala le go šomiša mekgwa ya go dira gore barutwana ba bannyane ba be le kgahlego le šedi ya go ithuta. Re hutša gore barutwana ba gago ba tla ipshina ka go šomiša mešongwana ye e lego ka go dipukutšhomo tše, ge ba dutše ba gola ba bile ba ithuta, le gore wena bjalo ka morutiši wa bona o tla thaba le bona.



Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEPEDI HOME LANGUAGE
GRADE R – BOOK 3
TERM 3
ISBN 978-1-4315-0716-0
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.



E boeleditšwe
ebile e sepelelana
le CAPS

Mphato wa R PUKUTŠHOMO YA 3

Leina:

Phapoši:



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SEPEDI-PUKUTŠHOMO

Puku ya
3
kotara ya 3

A re opeleng

Alfabeto




Nkosi sikelel' iAfrika
 Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
 Yizwa imithandazo yethu,
 Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,
 O fedise dintwa le matshwenyeho,
 O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
 Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
 Uit die diepte van ons see,
 Oor ons ewige gebergtes,
 Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
 And united we shall stand,
 Let us live and strive for freedom,
 In South Africa our land.



Alphabet and numbers with illustrations:

Aa Bb Cc Dd Ee
 Ff Gg Hh Ii Jj Kk
 Ll Mm Nn Oo Pp
 Qq Rr Ss Tt Uu
 Vv Ww Xx Yy Zz


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Mphato Wa R

DI KOPANTŠWE

- Tsebotlhaka
- Numeresi
- Mabokgoni a bophelo



Ka Sepedi

1	Dinamelwa	2
2	Mešomo ye batho ba e dirago	12
3	Meetse	22
4	Polaseng	32
5	Tikologo ye e hlwekilego	42



Ditaelo tše di lego mabapi le disegwa di kua morago ka pukung.



Puku ye ke ya:



SEPEDI



Puku ya

3

Kotara ya 1



Dinamelwa





A re direng

Dira sediko go dikologa diswantšho ka mmala wa maleba.



Ke senamelwa sefe seo se sepelago mo fase?






Ke senamelwa sefe seo se sepelago ka meetseng?




Ke senamelwa sefe seo se sepelago moyeng?

Mamaretša dimamaretšwa dikgobeng tša maleba.



A re boleleng

Lebelela diswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.
Ke mehuta ye mekae ya dinamelwa yeo o e bonago?
Ke bana ba bakae bao ba tshelago mmila kua methalong ya pitsi?
O šomiša senamelwa sefe ge o eya sekolong?
Ke bana ba bakae ka phapošing ya lena bao ba yago sekolong ka maoto?






A re ngwaleng

Thala seswantšho go laetša ka fao o yago sekolong ka gona.

Kotara ya 3 – Beke ya 1-5



Ke ya sekolong ka:





Ke nna:




A re baleng


Lebelela diswantšho ka tlhokomelo gomme o botše mogwera wa gago seo se diragalago mo seswantšhong se sengwe le se sengwe. Ka morago, nagana gore go tlile go diragala tiragalo efe, gomme o thale seswantšho sa mafelelo.

Mpša ya Phuki le yona e nyaka go ya sekolong ka fao, e mo šala morago.


1



2



3



4







n



Latela tlhaka ka monwana wa gago gomme ka morago o e latele ka phensele. Thoma mo go lerontho.



Latela tlhaka.





A re ngwaleng


Ngwala tlhaka ye, **n** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.



noka



nose




noga



nare



namane




naletete

Ngwala leina la gago gomme ka morago o mamaretše semamaretšwa go laetša mošomo wa gago wo mobotse.




Ke nna:






A re baleng


Lebelela seswantšho gomme o bone gore go na le difofane, difatanaga, dillori, dipaesekele, dithuthuthu le dipese tše kae. Ka morago o latele nomoro ya maleba mothalong wo seswantšho se lego go ona.



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5





1 2 3 4 5



A re direng


Feleletša go thala seswantšho sa pese, ka morago o se khalare.



Ngwala leina la gago gomme ka morago o mamaretše semamaretšwa go laetša mošomo wa gago wo mobotse.




Ke nna:







A re boleleng

Lebelelela diswantšho gomme o bolelele ka seo o se bonago.
 Na mehuta ye ya dinamelwa e fetogile bjang go tloga kgale?
 Ke dinamelwa dife tšeo di šomišwago mo fase, ka meetseng le
 kua moyeng?
 Ke mehuta efe ya dinamelwa yeo e nago le maotwana?
 Latela gomme o khalare maotwana.





Mešomo yeo batho ba e dirago



borasetimamollo



mootledi wa
thekisi



ngaka le mooki



mekhenikhi

Mamaretša
dimamaretšwa
dikgobeng tša
maleba.



A re boleleng



Lebelela seswantšho se segolo gomme o hwetše batho ka moka bao ba re thušago. Bolela gore ba dira eng go re thuša. O ka tshela tsela kae? Ke dinamelwa dife tše o kgonago go di bona mo seswantšhong se?

bašomammileng



A re direng

Lebelele diswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.
Ka morago thala mothalo go laetša seo motho yo mongwe le yo
mongwe a se šomišago. Batho ba, ba re thuša bjang?






A re boleleng

Ke bafe go batho ba, ba ba

- šomago ka dinamelwa?
- šomago ka meago goba go lokiša?
- hlokomelago gore re phela gabotse?
- šomago ka dijo?

Mamaretša
dimamaretšwa
dikgobeng tša
maleba.

Dinamelwa



Ditirelo



Maphelo




Dijo



Ngwala leina la gago gomme o iphe naledi ka lebaka la mošomo wo mobotse.




Ke nna:







s

s**eboko**s**ekepe**s**efofane**



a

a**pola**a**raka**a**ene**


t

t**amati**t**au**t**afola**

i

p**hiri**i**gloo**p**itša**

p

p**itsi**p**ere**p**udi**



Lebelela diswantšho ka go kholomo ya pele gomme o botše mogwera wa gago gore bothata ke eng mo go se sengwe le se sengwe. Ka morago thala mothalo go laetša gore ke mang a ka thušago batho ba, go rarolla bothata mo seswantšhong se sengwe le se sengwe.








A re baleng


Swaya dipoloko tšeo di nago le dilo tše b.

 Ithute go ngwala nomoro ye, b.





Ke nna:



A re direng

Phaphatha diatla ge o dutše o bitša mantšū a.



ngaka



nga

ka



molemi



mo

le

mi



ambulanse



a

m

bu

la

n

se



moagi



mo

a

gi



mopenti



mo

pe

n

ti





A re ngwaleng

m

mohlare

Latela tlhaka ka monwana wa gago gomme ka morago o e latele ka phensele.
Thoma mo go lerontho.



Latela tlhaka.





A re ngwaleng


Ngwala tlhaka ye, **m** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.




Ngwala leina la gago ka morago o mamaretše semamaretšwa sa go laetša mošomo wo mobotse.



Ke nna:






A re boleleng






Ke diphoofole dife tše di phelago ka meetseng?
 Ke dinamelwa dife tša ka meetseng tšeo o di bonago?
 Bana ba šomiša eng gore ba phaphamale?
 Ke dilo dife tše o di tsebago tše di phaphamalago?
 Ke mehuta efe ya dilo yeo e ka se kgonego go phaphamala?


Mamaretša
dimamaretšwa
dikgobeng tša
maleba.



A re direng


Šomiša dimamaretšwa go
mamaretšwa bana kgauswi le
bommagobona.





A re ngwaleng


Mamaretša dimamaretšwa dikgobeng tša maleba.
Ka morago o bolele ge eba selo se a nwelela goba
se a phaphamala.






A re direng

Thala seswantšho sa ge o rutha, o hlapa ka pafong, o thala ka seketswana, goba o ipshina ka meetseng goba o le kgauswi le meetse.



Ke nna:







Mamaretša
dimamaretšwa
dikgobeng tša
maleba.



A re baleng

Ke dife tša diphoofolo tše tšeo di kgonago go rutha, gape ke dife tšeo di kgonago go fofa? Mamaretša dimamaretšwa go laetša gore ke phoofolo efe yeo e ruthago ka meetseng, le gore ke efe ye e fofago kua lefaufaung.



3.4



A re baleng

Latela dinomoro go tloga go 1-10 gomme o thuse mothinyi go hwetša letlotlo.



5

2


6



1



4



3

9

7



8


10







A re ngwaleng

d




dipudi

Latela tlhaka ka monwana wa gago gomme ka morago o e latele ka phensele. Thoma mo go khutlo.







Latela tlhaka.





A re ngwaleng


Ngwala tlhaka ye, **d** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.



Ngwala leina la gago, ka morago o mamaretše semamaretšwa go laetša mošomo wo mobotse.













Ke nna:





A re baleng

Mo go mothalo wo mongwe le wo mongwe, thala leswao le, X ka go lepkisi leo le nago le palo ya tlase go feta ya dilo.





A re baleng




Swaya jeke ye e
nago le maswi a
mantši go feta.




Swaya komiki ye
e nago le teye ye
ntši go feta.



Swaya lebotlolo le le
nago le oli ye nnyane
go feta.



Khalara mapotlelo a gore a tlale.




tletše

tletše seripagare

ga le na selo



Polaseng



Mamaretša
dimamaretšwa
dikgobeng tša
maleba.




A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.
Na o kile wa ya polaseng?
Ke dienywa dife tše o di bonago mo seswantšhong?
Ke merogo efe ye o e bonago mo seswantšhong?
Na o bjala merogo kua gae?
Na ngwana yo mongwe le yo mongwe o dira eng?



A re direng

Šomiša dimamaretšwa tša gago go feletša patrone.





A re direng

Mamaretša dienywa le merogo kholomong ya maleba.
Bolela gore seenywa se sengwe le se sengwe le morogo wo mongwe le wo mongwe di na le tatso ye bjang le gore ge o di phophola di kwagala bjang. Bolela maina a tšona gomme o phaphathe diatla go ya ka mošito wa tšona. (kha/be/tšhe).

Mamaretša
dimamaretšwa
dikgobeng tša
maleba.

seenywa




apola



namune



diterebe



panana



phaeneapola



pšere




phopho



perekisi

merogo



dinawa




khabetšhe




dierekisi



sepiniše



letapola



kherote



lehea















lefodi




A re baleng

Bala dienywa tše le merogo gomme ka morago o latele nomoro ya maleba ka monwana.





Borui



Mamaretša
dimamaretšwa
dikgobeng tša
maleba.







A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka se o se bonago.
 Batho ba dira eng?
 Ke ditšweletšwa dife tša go fapana tšeo re di hwetšago
 mo polaseng ye?
 Maswi re a hwetša kae?
 Ke dijo dife tše dingwe tšeo re ka di dirago ka maswi?
 Wulu re e hwetša kae?
 Wulu re e šomišetša eng?
 Mae re a hwetša kae?
 Todi re e hwetša kae?



A re baleng


Thala mothalo go laetša gore re hwetša eng diphoofoolong tše.






A re baleng

Thuša rapolasa go bala diruiwa tša gagwe.




+




=


3




+




=




+



=



+



=



Ke nna:





A re ngwaleng

g



garetene

Latela tlhaka ka monwana wa gago ka morago
o e latele ka phensele.
Thoma mo go lerontho.



Latela tlhaka.



g





A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, **g** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.



galase



garane



gauta



gempe




gase

Ngwala leina la gago, ka morago o mamaretše semamaretšwa, go laetša mošomo wo mobotse.



Ke nna:





Tikologo ye e hlwekilego



Mamaretša
dimamaretšwa
dikgobeng tša
maleba.



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka bohlokwa bja
tikologo ye e hlwekilego.
Bana ba dira eng go hlwekiša lebala?
Re ka šomiša gape bjang dithini tša kgale le dipampiri go
dira selo se sefsa?



A re direng


Mamaretša
dimamaretšwa
dikgobeng tša
maleba.

Ke ditiroatla tša mohuta mang tše re ka di dirago ka dipolastiki tša kgale le ka dipampiri tša kgale? Šomiša dimamaretšwa tša gago go laetša ka fao o ka hlophago dipampiri tša kgale, dipolastiki le digalase ka ditšhelong tša go fapana tša matlakala gore di tle di šomišwe gape go hlama selo se sefsa.


Galase



Pampiri



Polasetiki





Khalara dikhutlotharo tše 7 gomme o latele nomoro.

--	--

Khalara dikwere tše 7 gomme o latele nomoro.

--	--

Khalara didiko tše 7 gomme o latele nomoro.


--	--

 Ithute go ngwala nomoro ye, 7.







A re ngwaleng




molomo

Latela tlhaka ka monwana wa gago.
Thoma mo go lerontho.




Latela tlhaka.





A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, o gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.




o li



o nt o




o kt o phase



n o ga



o r o si




n o ka

Ngwala leina la gago, ka morago o mamaretše semamaretšwa go laetša mošomo wo mobotse.







Ke nna:





A re boleleng

Lebelela diswantšho gomme o bolele ka ga seo se diregago marega.
 O dira eng marega gore o dule o futhumetše?
 Na dimela di amega bjang?
 Na diphoofolo di amega bjang?
 Na marega re ja eng, ra bapala eng le go apara eng?





Khalara seswantšho se.
O tseba bjang gore ke letšatši la marega?






A re baleng

Latela tlhaka.

Ka morago o khalare palo ya maleba ya dilo mothalading wo mongwe le wo mongwe.


1




2



3




4




5



6



7





A re baleng

Sega dikarata tše mo go methalo ya marontho gomme
o bone ge eba o ka kgona go nyalanya seswantšho le
dinomoro tša maleba.

Lemoga gore
dikarata tše di
kgona go šomišwa
ka pele le ka
morago.



	<p>1</p>		<p>2</p>
	<p>3</p>		<p>4</p>
	<p>5</p>		<p>6</p>
	<p>7</p>		<p>8</p>



A re direng

Sega dikarata tše mo go methalo ye meso ya disegwa gomme o nyalanye tlhaka le seswantšho sa maleba.

Lemoga gore dikarata tše di kgona go šomišwa ka pele le ka morago.




a



aopla

n




noga

p



pitsi

m



mohlare

o



oli

d



dieta

t



tau

s




sekero




A re baleng


Thuša mohlakomedi wa diphoofolo go bala diphoofolo.




+




=




+




=




+





=




+




=



+



=





Disegwa



Papadi ya go kgona go gopola:

Hlakahlakanya dikarata gomme o di bea godimo ga tafola ka go di ribega. Bula dikarata tše pedi ka nako e tee. Ge di swana le tša gago di beele ka thoko. Bogelang gore ke mang ka fetšago go pakolla dikarata pele. Ka morago o šomiše dikarata tša gago tša go kgona go gopola gomme o bapale papadi ya go phamolelana le mogwera wa gago.





Go latelanya dikarata:

Sega dikarata tše gomme o di bee ka tatelano ya maleba ka morago o bolele kanegelo ka ga seo se diregago go tatelano ye nngwe le ye nngwe.

Go bala puku:

Latela ditaelo gomme o dire puku ka disegwa tše. Eya le yona gae gomme o e balele bagwera ba gago le balapa.











A re direng


Sega letlakala mo go mothaladi wa maronho kua godimo, ka morago o mamaretše letlakala leo mafelelong a puku gore o dire kanapa. Bea disegwa tša gago ka gare ga kanapa ye gore di se ke tša timela.


DISEGWA TŠA KA

MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO









Diphoofolo di nyaka go ja
dibjalo.

4




Ditamati di gola ka pela
ebile di butšwa ka pela.

5



Re na le merogo ye mentši yeo
re e rekišago kua mmarakeng.

8



Re bjala peu

Phuki le Tumišo ba šoma ka
tšhengwaneng ya merogo ka
mehla.

1



Ke tlile go ja tamati ka dijo
tša letena.

6




Phuki o nošetša dibjalo.

3

Re tla ba le ditamati tše re di
jago e sego kgale.












2




Batho ka moka ba tlile go tlo
bona tšhengwana.

7







Sara o swanetše go robala.
O fiša kudu.

4



Sara o swerwe ke mabora.
O na le dišo tše ntši.

5



Sara o fodile. A ka boela
sekolong. Bjale a ka bapala le
bagwera ba gagwe.

8



Go ya ngakeng




1




Sara o ngakeng. Ngaka e re Sara a dule gae.

6



Sara o a fiša. O lwala kudu moo a ka se kgonego go ya sekolong.

3



Sara o ikwa a lwala kudu moo a bilego a ka se kgone go ja difihlolo.

2



Sara o nwa dihlare tša gagwe.

7